



□□□□

ISASA LERSUNDI, Pablo

□□□: 41:42.73

□□: 36

E2-MEN

□□□□□: 42 (of 58)

□□□□□□: 25:31.50

□□□□:

□□□□□: 42(of 58)

MEN

□□□□□□: 25:31.50

□□□□

□□□□

□□□

□□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□□	□□	□□	□□	□□	□□
	□□	-	-	□□□	□□□	□□□	-	-	□□□	□□□	□□□
TC1 Basa de	8:08.75	37	2:27.90	37	2:27.90	8:08.75	37	2:27.90	37	2:27.90	
TC2 Saravillc	15:04.30	41	5:00.65	41	5:00.65	23:13.05	36	7:28.55	36	7:28.55	
TC3 Salastro	5:17.18	51	3:07.33	51	3:07.33	28:30.23	41	10:27.12	41	10:27.12	
TC4 Cargadu	7:38.74	43	3:20.17	43	3:20.17	36:08.97	41	13:47.29	41	13:47.29	
TC5 Campinç	5:33.76	48	2:23.94	48	2:23.94	41:42.73	42	16:11.23	42	16:11.23	